

Na osnovu člana 163 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, broj 51/08, člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi (»Sl.list RCG«, br.42/03, 28/04, 75/05 i 13/06) i člana 56 Statuta Opštine Tivat (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, broj 40/04 i 12/06), Predsjednik Opštine Tivat dana 26. novembra 2008.godine, donio je

O D L U K U
O
IZMJENI ODLUKE

O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE TIVAT I GENERALNOG
URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE TIVAT KAO DIJELA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE
BR. 0101-1392 OD 20.12.2006.GODINE

Član 1.

Odluka se pristupanju izradi Prostornog plana Opštine Tivat i Generalnog urbanističkog plana opštine Tivat kao dijela Prostornog plana opštine br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine (»Sl.list RCG-opštinski propisi«, br. 08/07) mijenja se na način da se u nazivu odluke i svim članovima odluke naziv plana »**Prostorni plan Opštine Tivat i Generalni urbanistički plan Opštine Tivat kao dio Prostornog plana**« zamjenjuje nazivom »**Prostorno urbanistički plan Opštine Tivat**« u odgovarajućem padežu.

Identična izmjena naziva plana odnosi se i na programski zadatak, ugovor o izradi plana i ugovor o izradi baznih studija.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u »Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi«, a objaviće se i na sajtu opštine Tivat.

Broj:0101-1392/3
Tivat, 26. novembar 2008.godine

Predsjednik Opštine,
Miodrag Kankaraš

O b r a z l o ž e n j e

Opština Tivat je u decembru 2006.godine donijela Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana opštine Tivat kao dijela Prostornog plana. Takav model izrade predmetnih planova bio je predviđen članom 25 stav 3 Zakona o planiranju i uređenju prostora.

U međuvremenu donesen je novi Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list CG«, br. 51/08), koji je u članu 163 predvidio mogućnost da se izrada i donošenje planskog dokumenta započeta po ranijem propisu, okonča po novom Zakonu. Razlog više za primjenu novog zakona i samim tim donošenje ove odluke o izmjeni uslovljeno je i činjenicom da su Prostorni plan i Generalni urbanistički plan opštine u novom zakonu zamijenjeni novim planom koji se naziva Prostorno urbanistički plan opštine.

Obradivač,
Sekretarijat za urbanizam i
stambeno komunalne poslove